



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



PROGRAM / SATNICA

SUBOTA 27 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro	Preuzimanje brojeva (sve trke) Kids Race registracija
12:00 – 13:30	Blue Room, Porto Montenegro	Kids Race
14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor	Preuzimanje brojeva (sve trke)
23:00	Iza zgrade suda, Kotor	Gray Course polazak autobusa

NEDJELJA 28 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
00:00 – 00:45	Škver, Herceg Novi	Preuzimanje brojeva (Gray Course) Ostavljanje garderobe
01:00	Škver, Herceg Novi	Gray Course START
02:45	Iza zgrade suda, Kotor	Red Course polazak autobusa
03:00 – 03:45	Port of Risan, Risan	Preuzimanje brojeva (Red Course) Ostavljanje garderobe
04:00	Port of Risan, Risan	Red Course START
06:00	Iza zgrade suda, Kotor	Blue Course polazak autobusa
06:30 – 7:15	Perast Museum, Perast	Blue Course ostavljanje garderobe
07:30	Perast Museum, Perast	Blue Course START
08:00	Iza zgrade suda, Kotor	Green Course polazak autobusa
08:30 – 09:30	Pine, Tivat	Green Course ostavljanje garderobe
10:00	Jetty One, Porto Montenegro	Green Course START
11:00	Finish Line, Kotor	Expected Red Course Winner
11:20	Finish Line, Kotor	Expected Green Course Winner
11:30	Finish Line, Kotor	Expected Blue Course Winner
12:30	Finish Line, Kotor	Expected Gray Course Winner

LOKACIJE

Blue Room, Porto Montenegro, Tivat - <https://maps.app.goo.gl/dvewLgqzuUwEeN6n7>

Omladinski klub, Kotor - <https://maps.app.goo.gl/qYvim2aeykgauchW8>

Iza zgrade suda, Kotor - <https://maps.app.goo.gl/g3gL5mWYzFVX2sPw8>

Port of Škver, Herceg Novi - <https://maps.app.goo.gl/H6X4VYnaZVtA1Trt6>

Port of Risan, Risan - <https://maps.app.goo.gl/QfUf3f79C6ghERN16>

Perast Museum, Perast - <https://maps.app.goo.gl/TeUDT5pJ9pdAh1nK8>

Pine, Tivat - <https://maps.app.goo.gl/V9ngP8bdP4JGu8GS6>

Jetty One, Porto Montenegro, Tivat - <https://maps.app.goo.gl/pA9btxvL2S2vJkXS9>

Finish Line, St. Tryphon's Cathedral, Kotor - <https://maps.app.goo.gl/UnzdJ5BrDKFb8Hah9>



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



PREUZIMANJE BROJEVA

Datum	Vrijeme	Lokacija
Subota 27.04	10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro, Tivat – Sve trke
Subota 27.04	14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor – Sve trke
Nedjelja 28 th	00:00 – 00:45	Port of Škver, Herceg Novi – samo GRAY Course
Nedjelja 28 th	03:00 – 03:45	Port of Risan, Risan – samo RED Course

Napominjemo da će zbog velikog broja učesnika preuzimanje brojeva za GREEN Course i BLUE Course biti dostupno SAMO u Subotu 27., prema gore navedenom rasporedu.

Startni broj mora se cijelo vrijeme nositi sprijeda i mora biti potpuno vidljiv tokom cijele utrke. Uvijek se mora držati ispred sve odjeće i ne smije se stavljati na nogu ili na ruksak. Ime trkača i logotip partnera ne smiju se mijenjati ili skrivati.

Startni broj trkača sadrži informacije o visinskom profilu staze i lokacijama okrepnih. Dodatno, vaš startni broj ima QR kod koji se koristi nakon trke za distribuciju fotografija putem GetPica.com platforme.

AUTOBUSKI PREVOZ NA START

Ako ste unaprijed platili transfer od Kotora do mjesta starta trke, molimo provjerite tabelu sa vremenom polaska autobusa.

Svi autobusi polaze sa iste lokacije, iza zgrade suda u Kotoru -

<https://maps.app.goo.gl/g3gL5mWYzFVX2sPw8>


Trka	Datum	Vrijeme	Lokacija
GRAY Course	Subota 27 th	23:00	Iza zgrade suda u Kotoru
RED Course	Subota 28 th	02:45	
BLUE Course	Nedjelja 28 th	06:00	
GREEN Course	Nedjelja 28 th	08:00	



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



GRAY Course / 82.0km / D+ 3920m



START - Nedjelja 28. @ 01:00



Gradska luka Škver, Herceg Novi - <https://maps.app.goo.gl/H6X4VYnaZVtA1Trt6>

SATNICA

SUBOTA 27 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro	Preuzimanje brojeva
14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor	Preuzimanje brojeva
23:00	Iza zgrade suda, Kotor	Polazak autobusa

Autobus polazi iza zgrade suda u Kotoru <https://maps.app.goo.gl/g3gLSmWYzFVX2sPw8>




**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



NEDJELJA 28 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
00:00 – 00:45	Škver, Herceg Novi	Preuzimanje brojeva Ostavljanje garderobe
01:00	Škver, Herceg Novi	START
12:30	Finish Line, Kotor	Expected Winner

MAP



Garmin:

<https://connect.garmin.com/modern/course/262461681>

Strava:

<https://www.strava.com/routes/3172837627915692742>

Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1FI9Uz1Q8jdZ6oGV_Np81s5veXOLN9IFY&ehbc=2E312F

GPX:

https://live.3hercegnovi.me/download/BBT_2024_Gray_Course.gpx



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



OSTAVLJANJE GARDEROBE

Svaki trkač će do 15 minuta prije početka trke moći ostaviti označenu torbu sa svojim stvarima koju će organizator prenijeti u zonu za odmor na cilju / Omladinski klub Kotor.

Dodatno, trkači na GRAY Course mogu predati dodatnu torbu koja će biti prebačena na okrepnu stanicu Crkvice @ 35.0 km, pa trkači mogu koristiti ovu opciju radi zamjene obuće, suve odjeće, individualnu okrepnu itd. Dodatna torba će kasnije biti prebačena u zonu za odmor na u Omladinskom klubu, Kotor.

OKREPNE STANICE

Po dolasku na lokaciju okrepne stanice, svaki trkač mora pokazati svoj broj volonteru radi prijave. Prve dvije okrepne stanice na GRAY Course su planinski domovi u koje svaki trkač mora ući kako bi se prijavio kod volontera. Preskakanje kontrolne točke može dovesti do diskvalifikacije.

Lokacija	Udaljenost	Visina (nmv)	Limit / Info
Start / Port of Škver	0 km	0 m	/
Dom za Vratlom	10.5 km	1150 m	/
Dom Orjen Sedlo	23.5 km	1583 m	/
Crkvice	35.0 km	1090 m	Additional bag pick-up
Ledenice	47.8 km	585 m	08.00h nakon STARTA
Gornji Orahovac	57.0 km	500 m	10.30h nakon STARTA
Mali Zalazi	66.0 km	835 m	/
Žanjev Do	75.0 km	893 m	/
Finish / Kotor	82.0 km	0 m	18.00h nakon STARTA

Ako trkač stigne na okrepnu stanicu / kontrolnu tačku nakon gore navedenih vremenskih ograničenja, bit će označen kao DNF i nastavak trke mu neće biti dopušten.

OBAVEZNA OPREMA / OSNOVNA PRAVILA


- Osnovna prva pomoć (gaza, zavoj, flaster) + astrofolija
- Obavezno nositi mobilni telefon s napunjenom baterijom i važećom SIM karticom
- Preporučuje se nošenje power bank za mobilni telefon
- Ruksak sa sistemom za hidrataciju (ili boca) kapaciteta najmanje 1 litre
- Čeona lampa sa rezervnim baterijama
- Preporučuje se bilo koja vrsta navigacione pomoći – pametni sat, mobilni tel., GPX-om itd.
- Startni broj dobijen uz startni paket uvijek mora biti vidljiv sprijeda, pričvršćen na majicu ili na standardnom triatlonskom pojasu.
- Strogo je zabranjeno trčati bez majice/dresa, s golim torzom (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- U slučaju povrede drugog takmičara, dužni ste pružiti svu vrstu pomoći bez obzira na Vaš trenutni plasman (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- Strogo je zabranjeno bacanje smeća (boce vode, gelovi i sl.) izvan zona okrepne stanice (nepridržavanje pravila urokuje diskvalifikaciju)
- Učestvujete na sopstvenu odgovornost




**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



RED Course / 59.0km / D+ 3130m



START - Nedjelja 28. @ 04:00



Port of Risan, Risan - <https://maps.app.goo.gl/QfUf3f79C6ghERN16>

SATNICA

SUBOTA 27 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro	Preuzimanje brojeva
14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor	Preuzimanje brojeva

Autobus polazi iza zgrade suda u Kotoru: <https://maps.app.goo.gl/g3gLSmWYzFVX2sPw8>

NEDJELJA 28 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
02:45	Municipality Court, Kotor	Polazak autobusa
03:00 – 03:45	Port of Risan, Risan	Preuzimanje brojeva / Ostavljanje garderobe
04:00	Port of Risan, Risan	START
11:00	Finish Line, Kotor	Expected Winner




**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



SIRO



MAP



Garmin:

<https://connect.garmin.com/modern/course/262461553>

Strava:

<https://www.strava.com/routes/3062785917183376260>

Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1F19Uz1Q8jdZ6oGV_Np81s5veXOLN9IFY&ehbc=2E312F

GPX:

https://live.3hercegnovi.me/download/BBT_2024_Red_Course.gpx

OSTAVLJANJE GARDEROBE

Svaki trkač će do 15 minuta prije početka trke moći ostaviti označenu torbu sa svojim stvarima koju će organizator prenijeti u zonu za odmor na cilju / Omladinski klub Kotor.



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



SIRO



OKREPNE STANICE

Po dolasku na lokaciju okrepne stanice, svaki trkač mora pokazati svoj broj volonteru radi prijave. Preskakanje kontrolne točke može dovesti do diskvalifikacije.

Lokacija	Udaljenost	Visina (nmv)	Limit / Info
Start / Port of Risan	0 km	0 m	/
Crkvice	12.0 km	1090 m	/
Ledenice	25.0 km	585 m	05.00h nakon STARTA
Gornji Orahovac	35.0 km	500 m	07.30h nakon STARTA
Mali Zalazi	44.0 km	835 m	/
Žanjev Do	52.8 km	893 m	/
Finish / Kotor	59.0 km	0 m	15.00h nakon STARTA

Ako trkač stigne na okrepnu stanicu / kontrolnu tačku nakon gore navedenih vremenskih ograničenja, bit će označen kao DNF i nastavak trke mu neće biti dopušten.

OBAVEZNA OPREMA / OSNOVNA PRAVILA


- Osnovna prva pomoć (gaza, zavoj, flaster) + astrofolija
- Obavezno nositi mobilni telefon s napunjenom baterijom i važećom SIM karticom
- Preporučuje se nošenje power bank za mobilni telefon
- Ruksak sa sistemom za hidrataciju (ili boca) kapaciteta najmanje 1 litre
- Čeona lampa sa rezervnim baterijama
- Preporučuje se bilo koja vrsta navigacione pomoći– pametni sat, mobilni tel., GPX-om itd.
- Startni broj dobijen uz startni paket uvijek mora biti vidljiv sprijeda, pričvršćen na majicu ili na standardnom triatlonskom pojasu.
- Strogo je zabranjeno trčati bez majice/dresa, s golim torzom (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- U slučaju povrede drugog takmičara, dužni ste pružiti svu vrstu pomoći bez obzira na Vaš trenutni plasman (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- Strogo je zabranjeno bacanje smeća (boce vode, gelovi i sl.) izvan zona okrepne stanice (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- Učestvujete na sopstvenu odgovornost




**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



BLUE Course / 33.1km / D+ 1920m



START - Nedjelja 28. @ 07:30



Muzej grada Perasta, Perast - <https://maps.app.goo.gl/TeUDT5pJ9pdAh1nK8>

SATNICA

Napominjemo da će preuzimanje brojeva za BLUE Course biti moguće samo u subotu 27. aprila

SUBOTA 27 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro	Preuzimanje brojeva
14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor	Preuzimanje brojeva

Autobus polazi iza zgrade suda u Kotoru: <https://maps.app.goo.gl/g3gL5mWYzFVX2sPw8>



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



NEDELJA 28 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
06:00	Municipality Court, Kotor	Polazak autobusa
06:30 – 07:15	Perast Museum, Perast	Ostavljanje garderobe
07:30	Perast Museum, Perast	START
11:30	Finish Line, Kotor	Expected Winner

MAP



Garmin:

<https://connect.garmin.com/modern/course/262461220>

Strava:

<https://www.strava.com/routes/3086739304346467430>

Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1FI9Uz1Q8jdZ6oGV_Np81s5veXOLN9IFY&ehbc=2E312F

GPX:

https://live.3hercegnovi.me/download/BBT_2024_Blue_Course.gpx



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY **SALOMON**



OSTAVLJANJE GARDEROBE

Svaki trkač će do 15 minuta prije početka trke moći ostaviti označenu torbu sa svojim stvarima koju će organizator prenijeti u zonu za odmor na cilju / Omladinski klub Kotor.

OKREPNE STANICE

Po dolasku na lokaciju okrepne stanice, svaki trkač mora pokazati svoj broj volonteru radi prijave. Preskakanje kontrolne točke može dovesti do diskvalifikacije.

Lokacija	Udaljenost	Visina	Limit / Info
Start / Perast Museum	0 km	0 m	/
Gornji Orahovac	8.5 km	500 m	04.00h nakon STARTA
Mali Zalazi	17.0 km	835 m	/
Žanjev Do	26.5 km	893 m	/
Finish / Kotor	33.1 km	0 m	11.30h nakon STARTA

Ako trkač stigne na okrepnu stanicu / kontrolnu tačku nakon gore navedenih vremenskih ograničenja, bit će označen kao DNF i nastavak trke mu neće biti dopušten.

OBAVEZNA OPREMA / OSNOVNA PRAVILA


- Osnovna prva pomoć (gaza, zavoj, flaster)
- Obavezno nositi mobilni telefon s napunjenom baterijom i važećom SIM karticom
- Preporučuje se nošenje power bank za mobilni telefon
- Ruksak sa sistemom za hidrataciju (ili boca) kapaciteta najmanje 1 litre
- Preporučuje se bilo koja vrsta navigacione pomoći– pametni sat, mobilni tel., GPX-om itd.
- Startni broj dobijen uz startni paket uvijek mora biti vidljiv sprijeda, pričvršćen na majicu ili na standardnom triatlonskom pojasu.
- Strogo je zabranjeno trčati bez majice/dresa, s golim torzom (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- U slučaju povrede drugog takmičara, dužni ste pružiti svu vrstu pomoći bez obzira na Vaš trenutni plasman (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- Strogo je zabranjeno bacanje smeća (boce vode, gelovi i sl.) izvan zona okrepne stanice (nepridržavanje pravila urokuje diskvalifikaciju)
- Učestvujete na sopstvenu odgovornost




**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



GREEN Course / 16.8km / D+ 760m



START - Nedjelja 28. @ 10:00



Pine, Tivat - <https://maps.app.goo.gl/V9ngP8bdP4JGu8GS6>

SATNICA

Napominjemo da će preuzimanje brojeva za GREEN Course biti moguće samo u subotu 27. aprila

SUBOTA 27 th		
Vrijeme	Lokacija	Šta
10:00 – 12:00	Blue Room, Porto Montenegro	Preuzimanje brojeva
14:00 – 20:00	Omladinski klub, Kotor	Preuzimanje brojeva

Autobus polazi iza zgrade suda u Kotoru: <https://maps.app.goo.gl/g3gL5mWYzFVX2sPw8>



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY SALOMON



NEDJELJA 28th

Vrijeme	Lokacija	Šta
08:00	Municipality Court, Kotor	Polazak autobusa
08:30 – 09:30	Pine, Tivat	Ostavljanje garderobe
10:00	Jetty One, Porto Montenegro	START
11:20	Finish Line, Kotor	Expected Winner

MAP



Garmin:

<https://connect.garmin.com/modern/course/262460688>

Strava:

<https://www.strava.com/routes/2955561383988549384>

Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1FI9Uz1Q8jdZ6oGV_Np81s5veXOLN9IFY&ehbc=2E312F

GPX:

https://live.3hercegnovi.me/download/BBT_2024_Green_Course.gpx

OSTAVLJANJE GARDEROBE

Svaki trkač će do 15 minuta prije početka trke moći ostaviti označenu torbu sa svojim stvarima koju će organizator prenijeti u zonu za odmor na cilju / Omladinski klub Kotor.



**BOKA BAY
TRAIL**
SUPPORTED BY **SALOMON**



SIRO



OKREPNE STANICE

Lokacija	Udaljenost	Visina (nmv)	Limit / Info
Start / Jetty One	0 km	0 m	/
Vrmac	8.3 km	670 m	/
Finish / Kotor	16.8 km	0 m	/

OBAVEZNA OPREMA / OSNOVNA PRAVILA

- Osnovna prva pomoć (gaza, zavoj, flaster)
- Obavezno nositi mobilni telefon s napunjenom baterijom i važećom SIM karticom
- Ruksak sa sistemom za hidrataciju (ili boca) kapaciteta najmanje 1 litre
- Startni broj dobijen uz startni paket uvijek mora biti vidljiv sprijeda, pričvršćen na majicu ili na standardnom triatlonskom pojasu.
- Strogo je zabranjeno trčati bez majice/dresa, s golim torzom (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- U slučaju povrede drugog takmičara, dužni ste pružiti svu vrstu pomoći bez obzira na Vaš trenutni plasman (nepridržavanje pravila uzrokuje diskvalifikaciju)
- Strogo je zabranjeno bacanje smeća (boce vode, gelovi i sl.) izvan zona okrepne stanice (nepridržavanje pravila uyrokuje diskvalifikaciju)
- Učestvujete na sopstvenu odgovornost